



basic education

Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

MEPUTSO

TLHAHLOBO TŠA NGWAGA KA NGWAGA TŠA BOSETŠHABA 2013  
MPHATO WA 2 DIPALO-SEPEDI  
MOLEKO

MEPUTSO: 30

NAKO: IRI YE 1

PROFENSE \_\_\_\_\_

SELETE \_\_\_\_\_

SEDIKOTHUTO \_\_\_\_\_

LEINA LA SEKOLO \_\_\_\_\_

NOMORO YA EMIS (dinomoro tše 9)

--	--	--	--	--	--	--	--	--

MPHATO (mohl.2A) \_\_\_\_\_

SEFANE \_\_\_\_\_

LEINA LA MORUTWANA \_\_\_\_\_

BONG (✓)

MOŠEMANE

MOSETSANA

MATSWALO

C	C	Y	Y	M	M	D	D
---	---	---	---	---	---	---	---

Moleko wo o na le matlakala a 9, re sa bale letlakala la ka ntle.

## Ditaelo go morutiši

1. Balela barutwana potšišo ye nngwe le ye nngwe ka boiketlo ka lentšu la go kwagala.
2. Balela barutwana potšišo gabedi mola ba lebeletše seo o se balago dipukwaneng tša bona.
3. Efa barutwana sebaka sa go ngwala dikarabo ka bo bona dikgobeng tše di filwego.
4. Ge ba feditše tšwela pele go bala potšišo ye e latelago.
5. Latela molawana go fihla potšišong ya mafelelo.
6. Tšhomišo ya khalukhuleitha ga ya dumelelwa.
7. Moleko o na le meputso ye 30.
8. Nako ye e beilwego go araba moleko wo ke metsotso ye 60.
9. Dira mohlala le barutwana.

## Mohlala

Hlakantšha 36 le 25

Karabo:  $36 + 25 = 61$  ka go hlakantšha ka hlogo  
goba

Karabo : hlakantšha ka mokgwa wa go hlahlamolla.

$$\begin{array}{l} 36 + 25 \\ = 30 + 6 + 20 + 5 \\ = 30 + 20 + 6 + 5 \\ = 50 + 11 \\ = 61 \end{array} \quad \text{goba} \quad \begin{array}{l} 6 + 5 = 11 \\ \underline{30 + 20 = 50} \\ \underline{36 + 25 = 61} \end{array}$$

goba


Karabo: ka go hlakantšha ka go balela pele.

$$36 + 20 \longrightarrow 56 + 5 \longrightarrow 61$$


Ga se wa dumelelwa go šomiša mokgwa wa go hlakantšha o e ya fase.

**Moleko o thoma letlakaleng le le latelago.**

1. Katološa paterone ya go boeletša dibopego.



2. Thala mothalo go swantšha seswantšho sa 3-D le sebopego sa 2-D.




3. Ngwala lekgolomasometharotshela ka nomoro. \_\_\_\_\_

4. Ngwala leinapalo la 38.


\_\_\_\_\_

5. Mo sešupanakong se, nako ke \_\_\_\_\_.




6. Agetšha tlhaka ya karabo ye e nepagetšego go laetšha sebopego sa kotara e tee.


A




B



C



7. Ngwala dinomoro tšhe o di filwego go tloga go ye nnyane go fihla go ye kgolo.



-----

8. Ageletša tlhaka ya karabo ye e nepagetšego.

Ge  $57 - 29 = 28$  gona  $28 + \underline{\quad\quad} = 57$


A 26

B 27

C 28

D 29


9. Swaya "✓"go lepokisana le le nepagetšego go feleletša lefoko la ka fase.



Sekhafothine se ka 

thelela.	kgokologa.
----------	------------

10. Thala mothalo wa semetiri go sebopego se se filwego.



11. Feleletša dipateronepalo tše di latelago:

11.1 58; 55; 52; \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_

11.2 127; 131; 135; \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_

12. Boleng bj a nomoro ye e thaletšwego go 53 ke \_\_\_\_\_

13. Feleletša:

13.1 34 gabedi = \_\_\_\_\_


13.2 Seripagare sa 34 = \_\_\_\_\_



14. Tlatša ka "ke ye nnyane go" goba ka "ke ye kgolo go" magareng ga dinomoro tše di filwego.

72 \_\_\_\_\_ 27

15. Feleletša taekeramo ye:




16. Tlatša leswao le le nepagetšego go lefokopalo le.

$$34 \square 10 = 24$$

17. Ageletša selo se bofefo.




18. Arolela basetsana ba 3 dibolo tše ka go lekana o be o ngwale gore go setše tše kae.





Mosetsana o tee o hwetša dibolo tše \_\_\_\_\_, go šetše tše \_\_\_\_\_.

19. Mothalo wo mongwe le wo mongwe mo lebotlelong la ka fase o laetša lelepola le tee la go tla la maswi. Go tla nyakega malepola a makae a maswi go tlatša lebotlelo go fihla mothalong wa go swayiwa "tletše"?




Malepola ka moka a maswi ke a \_\_\_\_\_.

20. Feleletša tafola:


Ke na le ...	Ke reka ...	Tšhentšhi ya ka ke ...
R5,00	 ka R2,00	R _____
R20,00	 ka R5,00	R _____



21. Go na le dikhutlotharo tše \_\_\_\_\_ mo taekramong ye.







































22. Tafola ye e na le maoto a 3.



Feleletša: Ditafola tše 7 di na le maoto a \_\_\_\_\_.

23. Šomiša kerafo go feeletša mafoko ao a le go ka fase.

Diphoofolo tša go ratwa						
Palo ya barutwana	10					
	9					
	8					
	7					
	6					
	5					
	4					
	3					
	2					
	1					
	Thutlwa	Phuthi	Tšhukudu	Tlou	Tau	

23.1 Phoofolo ye e sa ratwego ke barutwana ke \_\_\_\_\_

23.2 \_\_\_\_\_ di feta ditšhukudu ka tše 5.

Palomoka: 30